

PROPOZICIJE

KUPOVA CRNE GORE

ZA MLAĐE KATEGORIJE

ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2023/2024

Član 1.

Kupovi Crne Gore za mlađe kategorije (u daljem tekstu: Kupovi CG -MK) u takmičarskoj sezoni 2023/2024 priređuje Vaterpolo i plivački savez Crne Gore (u daljem tekstu: VPSCG), a sprovodi ih Takmičarski organ VPSCG (u daljem tekstu: komesar).

Član 2.

Kupovi CG -MK odigravaju se prema Vaterpolo pravilima (WA Competitions regulations od 21.02.2023.g), Pravilniku o vaterpolo takmičenjima VPSCG (Herceg Novi 2015, prečišćeni tekst Podgorica, 27.12.2017.g.), Pravilniku VPSCG o disciplinskoj odgovornosti (Podgorica, 27.12.2017.g.), drugim aktima VPSCG i ovim Propozicijama.

Član 3.

Pravo učešća na Kupovima CG -MK, u pojedinim kategorijama, imaju svi klubovi iz VPSCG koji su **prijavili učešće do 07.06.2024.godine**:

Naziv kluba	(oznaka)	Kategorije:					
		A 2006	B 2008	C 2010	D 2011	E 2012	F 2013
PVK „JADRAN“	(JHN)	JHN	JHN	JHN	JHN	JHN	JHN
VPK „PRIMORAC“	(PRI)	PRI	PRI	PRI	PRI	PRI	PRI
PVK „BUDVA BR“	(BUD)		BUD	BUD	BUD	BUD	BUD
VA „CATTARO“	(CAT)	CAT	CAT				
PVK „BUDUČNOST“	(BPG)	BPG	BPG		BPG	BPG	BPG
VPK „AQUATIC VERDE“	(AQV)		AQV	AQV	AQV	AQV	AQV
PVK „MLADOST“	(MLA)			MLA		MLA	MLA
PVK „NIKŠIĆ“	(NIK)			NIK	NIK	NIK	

Pravo učešća na Kupovima CG -MK imaju prijavljeni klubovi, sa igračima rođenim:

- „A“ - 2006.godine i mlađim za kategoriju JUNIORI, uz mogućnost nastupa za ekipu, po utakmici, do 3 (tri) igrača 2005.godište;
- „B“ - 2008.godine i mlađim za kategoriju MLAĐI JUNIORI;
- „C“ - 2010.godine i mlađim za kategoriju KADETI;
- „D“ - 2011.godine i mlađim za kategoriju MLAĐI KADETI;
- „E“ - 2012.godine i mlađi za kategoriju NADE;
- „F“ - 2013.godine i mlađi za kategoriju MLAĐE NADE;

i uredno registrovanim i licenciranim za svoj klub u takmičarskoj sezoni 2023/2024 i koji su obavili ljekarski pregled a čiji datum ne smije biti stariji više od 12 mjeseci.

Identitet i godište igrača utvrđuju se registracionom legitimacijom izdatom od strane RK VPSCG za takmičarsku sezonu 2023/2024, i objavljenoj na sajtu: www.wpolo.me za 2023/24.

Obavljeni ljekarski pregledi utvrđuju se kartonima ljekarskog pregleda vaterpolista ovjerenim od strane zdravstvene ustanove, a iste su predstavnici klubova dužni staviti na uvid voditelju-koordinatoru turnira najmanje 60 minuta početka prve utakmice na turniru.

Član 4.

Kupovi CG -MK odigraće se, u periodu jun - avgust 2024.godine, po sistemima odigravanja shodno odredbama članova 19 i 20 Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG:

- ▶ Kategorije: „A“ (2006), „B“ (2008), „C“ (2010), „D“ (2011) i „E“ (2012) u vidu jednodružnih turnira;
- ▶ Kategorija: „F“ (2013) u vidu dva turnira.
Rezultati sa oba turnira će se sabrati i na taj način će se dobiti konačan plasman.

Kategorije, učesnici, termini i organizatori pojedinih turnira su:

„A“ - 2006.godište	(JUNIORI)	17 - 19. Jul 2024.g u <u>Herceg Novom</u> (Organizator: PVK „Jadran“)
„B“ - 2008.godište	(MLADI JUNIORI)	26 - 28. Jul 2024.g u <u>Podgorici</u> (Organizator: PVK „Budućnost“)
„C“ - 2010.godište	(KADETI)	19 - 21. Jul 2024.g u <u>Bijeloi</u> (Organizator: PVK „Mladost“)
„D“ - 2011.godište	(MLADI KADETI)	05 - 07. Jul 2024.g u <u>Podgorici</u> (Organizator: PVK „Budućnost“)
„E“ - 2012.godište	(NADE)	26 - 28. Jul 2024.g u <u>Podgorici</u> (Organizator: VPK „Aquatic Verde“)
„F“ - 2013.godište	(MLAĐE NADE)	
	I turnir	28 - 30. Jun 2024.g u <u>Budvi</u> (Organizator: PVK „Budva BR“)
	II turnir	09 - 11. Avgust 2024.g u <u>Kotoru</u> (Organizator: VPK „Primorac“)

Raspored i satnicu odigravanja turnira utvrdiće komesar u dogovoru sa domaćinom turnira i isto objaviti u službenom Biltenu, po mogućnosti najmanje 5 (pet) dana prije početka turnira. Obaveza je kluba/ova organizatora turnira da u razumnom roku, a najkasnije 7 (sedam) dana prije termina određenog za održavanje turnira, obavijeste gostujuće klubove o uslovima smještaja za vrijeme održavanja turnira.

Član 5.

Turniri se u zavisnosti od broja prijavljenih ekipa mogu sprovesti na sledeći način:

- a) turnir sa prijavljenih 7 (sedam) i više ekipa
 - turnir sa dvije grupe: prvi dio turnira utakmice po grupama (svako sa svakim) i drugi dio turnira utakmice razigravanja i/ili za plasman koje moraju dati pobjednika.
- b) turnir sa prijavljenih do 6 (šest) ekipa
 - turnir sa jednodružnim sistemom (svako sa svakim) utakmice koje moraju dati pobjednika.

Član 6.

Bodovanje na turnirima može se vršiti na sledeći način:

- za utakmice po grupama: pobjeda (3 boda), neriješeni rezultat (po 1 bod) i poraz (0 bodova);
- za utakmice koje moraju dati pobjednika: pobjeda u osnovnom vremenu (3 boda), pobjeda nakon peteraca (2 boda), poraz nakon peteraca (1 bod) i poraz u osnovnom vremenu (0 bodova).

Plasman na pojedinom turniru odrediće se sabiranjem svih rezultata utakmica na jednodružnom turniru.

Kada dvije ekipe imaju isti broj bodova, plasman se utvrđuje na osnovu slijedećih kriterijuma:

1. Međusobni susreti između ekipa koji imaju isti broj bodova;

2. Gol razlika između tih ekipa;
3. Najveći broj postignutih golova između tih ekipa;
4. Najveći broj pobjeda;
5. Žrijeb.

Kada više od dvije ekipe imaju isti broj bodova, plasman se utvrđuje na osnovu kriterijuma;

1. Međusobni susreti između ekipa koji imaju isti broj bodova;
2. Gol razlika između tih ekipa;
3. Najveći broj postignutih golova između tih ekipa;
4. Najbolja gol razlika na takmičenju;
5. Najveći broj postignutih golova na takmičenju;
6. Najveći broj pobjeda na takmičenju;
7. Žrijeb.

Član 7.

Prvoplasirana ekipa na takmičenju iz člana 4. ovih Propozicija stiče naslov:

„POBJEDNIK KUPA CRNE GORE ZA 20___ GODIŠTE U TAKMIČARSKOJ SEZONI 2023/2024“.

Prvoplasirana ekipa u svakoj kategoriji dobiće u trajno vlasništvo pehar, poklon VPSCG.

Igračima i trenerima tri najbolje plasirane ekipe uručiće se po 20 kom zlatnih (I mjesto), srebrnih (II mjesto) i bronzanih (III mjesto) medalja.

Član 8.

Tehnički uslovi i obaveze svih učesnika definisani su Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima u okviru VPSCG, poštujući posebne uslove:

-kategorija/godište	igralište	golovi	tip lopte	vr. igre	br. igrača
„A“ 2006.	25x20m	3,00x0,90m	za seniore (5)	4x8 min	14
„B“ 2008.	25x20m	3,00x0,90m	za seniore (5)	4x8 min	14
„C“ 2010.	25x20m	3,00x0,90m	za juniore (4)	4x7 min	17
„D“ 2011.	25x20m	2,50x0,85m	za juniore (4)	4x6 min	17
„E“ 2012.	20x16m	2,15x0,74m	mini-mini (3)	4x6 min	17
„F“ 2013.	20x16m	2,15x0,74m	mini-mini (3)	4x5 min	17

- temperatura vode: 22-27° C;

- vrijeme se mjeri elektronski i prikazuje na semaforu;

- organizator je dužan da za utakmicu obezbijedi pet ispravnih lopti iste marke;

- organizator je dužan da obezbijedi ispravan razglas za: najavu ekipa, te toka utakmice - strijelci i rezultati, prekršaji i lične greške, ceremonijal na kraju turnira;

- za vrijeme trajanja takmičenja na plivalištu mora biti istaknuta zastava Crne Gore, a na ceremoniji uručenja pehara i medalja mora se intonirati himna Crne Gore;

- ukoliko organizator ne ispoštuje odredbe iz prethodnih alineja komesar će ga mandatno kazniti sa 500,00 €;

- taksa na žalbu iznosi 100,00 €.

Član 9.

Rukovodstvo turnira (glavne sudije, delegata/e i koordinatora-voditelja) određuje komesar sa lista sudija i delegata za takmičarsku sezonu 2023/2024.

Službene osobe (dvojacu sudija i delegata) za pojedine utakmice na turniru određuje koordinator-voditelj turnira, uz punu odgovornost za objektivnost i kvalitet.

Zapisničara, mjerioca/e vremena, golne sudije, ljekara i spikera obezbjeđuje organizator turnira o čemu je dužan upoznati koordinatora-voditelja turnira.

Član 10.

Koordinator-voditelj turnira je tokom istog u funkciji disciplinskog sudije. Donosi odluke tokom turnira, kao i sankcije a sve u dogovoru sa komesarom.

Delegat pojedine utakmice na turniru, dužan je nakon završetka iste obavijestiti koordinatora-voditelja turnira o eventualnom disciplinskom prekršaju.

Može se podnijeti i dalja disciplinska prijava koju će rješavati u prvostepenom disciplinskom postupku komesar, a po žalbi u drugostepenom disciplinskom postupku Sud VPSCG. Oni su nadležni za rješavanje disciplinskih prijava koje nisu riješene tokom turnira od strane delegata.

Delegat i/ili koordinator-voditelj turnira nemaju pravo tokom turnira izricati novčane kazne, već samo kazne vezane za suspenziju (broj utakmica) na turniru.

Član 11.

Koordinator-voditelj ili delegat turnira dužan je prije početka turnira: održati sastanak sa predstavnicima klubova i sudijama, izvršiti kontrolu registracija i ljekarskih pregleda, izvršiti kontrolu igrališta, uređaja i rekvizita.

Koordinator-voditelj ili delegat turnira je dužan poslije utakmice: kontrolisati i potpisati zapisnik, primiti eventualnu žalbu i predviđenu taksu na žalbu, izvjestiti predstavnike klubova o kažnjenim igračima ili kažnjenim službenim osobama, riješiti disciplinske predmete i žalbe, registrovati utakmice i sačiniti tabelu plasmana, organizovati ceremonijal proglašenja pobjednika i podjelu medalja i pehara, dostaviti izvještaj komesaru, sa kompletnom dokumentacijom sa turnira, u roku od 24 časa od završetka turnira.

Član 12.

Rukovodstvo turnira: glavne sudije, delegati i koordinatori-voditelji turnira dužni su da dođu na plivalište na kome se odigrava utakmica najmanje 30 minuta prije početka svake utakmice, a na početku pojedinog turnira najmanje 60 minuta prije početka prve utakmice.

Isti su dužni na plivalište doći pristojno obučeni, a dužnost obavljaju u oficijalnim uniformama: sudije u plavim polo-majicama, bijelim pantalonama i patikama, a delegati u plavim: polo-majicama ili košuljama, pantalonama i zatvorenoj obući.

Član 13.

Treneri i službena lica na klupi za rezervne igrače moraju biti jednoobrazno odjeveni, i u zatvorenoj sportskoj obući (patike). Zabranjene su bermude, šorcevi, poderani džins i natikače (šlape, papuče, japanke).

Član 14.

Organizator utakmice odgovoran je za bezbjednost na plivalištu i njegovoj neposrednoj blizini od sat vremena prije početka do na sat vremena po završetku utakmice, a sve u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. list CG", br. 051/17)

Član 15.

Za sve prekršaje i propuste na i oko takmičenja Kupovi CG -MK, prekršiocu podliježu odgovornosti odnosno disciplinskom i novčanom kažnjavanju na osnovu odredbi Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti VPSCG, kao i samo mandatnom kažnjavanju na osnovu odredbi Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG.

Obavezuje se komesar da sprovodi striktno Pravilnike u smislu stvaranja uslova za normalno odvijanje utakmica, te da sankcioniše svako kršenje Pravilnika i Propozicija.

Član 16.

Izuzetno od Pravilnika, komesar će kazniti mandatnom kaznom:

a) klub čiji trener/i ili funkcioner/i napravi/e neki od prekršaja;

- b) klub koji odredi pomoćne sudije (golne sudije, mjerioce vremena, zapisničara i sekretara) kao i ljekara i službenog spikera, a koji naprave neki od prekršaja;
- c) službenu osobu.

1	za neposjedovanje klupskih rezervnih kapica	100€
2	za neodgovoran rad pomoćnih sudija (golnih sudija, mjerioca vremena, zapisničara i sekretara) koje odredi klub domaćin	po osobi 100€
3	za neodgovoran rad ljekara i službenog spikera koje odredi klub domaćin	po osobi 100€
4	za neposjedovanje potpune dokumentacije u dijelu koji se odnosi na ljekarske preglede, a koji su dužni dostaviti delegatu pred prvu utakmicu	100€
5	za nedovoljan broj službenih lica na klupi za pojedinu utakmicu određenih članom 21. stav 1. tačka 1.1. ovih Propozicija	100€
6	za neadekvatnu odjevenost trenera i/ili službenih lica na klupi	po osobi 100€
7	za neblagovremeno otkazivanje delegirane funkcije (sudiju/delegata)	po osobi 100€
8	za neevidentiranje nesportskih dešavanja službenu osobu (sudiju/delegata)	po osobi 100€
9	za nepotpun i netačan Zapisnik službenu osobu (delegata)	100€

Član 17.

Učinjene prekršaje iz prethodnog člana kao i iz odredbi o mandatnom kažnjavanju Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG, evidentira delegat sa sudijama za svaki slučaj posebno, a utvrdiće zajednički čiji su navijači, odnosno funkcioneri, u pojedinim slučajevima napravili prekršaje.

Mandatne kazne iz prethodnog člana dužan je da plati: alineje 1-6. klub, alineje 7-9. službena osoba, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja obavještenja o kazni.

Ukoliko se uplata ne izvrši u predviđenom roku, isti će biti suspendovan/i do izvršenja uplate.

Mandatne kazne se uplaćuju na žiro račun VPSCG.

Član 18.

Ako učinjeni prekršaj za posljedicu uz mandatnu odgovornost ima istovremeno i disciplinsku odgovornost, obavezno će se pokrenut redovan disciplinski postupak odnosno podnijeti disciplinska prijava.

Član 19.

Izrečene kazne i suspenzije odnose se na kompletnu takmičarsku sezonu 2023/2024 (Kupovi CG -MK), a neodrađene kazne i suspenzije prenose se na narednu takmičarsku sezonu.

Član 20.

Takse službenim osobama su:

-za kategorije „A“(2006) i „B“(2008), za sudiju po 35,00 € po utakmici;

-za kategorije „C“(2010) i „D“(2011), za sudiju po 30,00 € po utakmici;

-za kategorije „E“(2012) i „F“(2013), za sudiju po 25,00 € po utakmici;

-za sve kategorije, za delegata po 25,00 € po utakmici;

-za voditelja turnira po dvije delegatske takse za turnir do 10 utakmica, po tri delegatske takse za turnir od 10-20 utakmica i po četiri delegatske takse za turnir preko 20 utakmica.

Troškovi korišćenja automobila su u iznosu 0,20 €/km, s tim da su službene osobe koje putuju iz istog mjesta dužne koristiti jedno vozilo.

Takse i troškovi službenim osobama biće isplaćivani od strane kancelarije VPSCG po mjesečnom obračunu komesara.

Član 21.

Izuzetno od Pravila vaterpolo igre, uvode se posebna pravila za Kupove CG -MK:

1. Za sve kategorije

1.1. Broj službenih lica na klupi prijavljenih za utakmicu

- ekipe su na svakoj utakmici obavezne na klupi imati najmanje dvoje službenih lica (trenera i pomoćnog trenera ili zvaničnog predstavnika Kluba koji bi u tom slučaju preuzeo obaveze pomoćnog trenera).

2. „A“ kategorija (2006), „B“ kategorija (2008), „C“ kategorija (2010) i „F“ kategorija (2013)

2.1. Broj prijavljenih igrača za utakmicu

- ekipe u naprijed navedenim kategorijama su obavezne u sastavu za utakmice imati najmanje 9 (devet) prijavljenih igrača.

3. „D“ kategorija (2011) i „E“ kategorija (2012)

3.1. Pravo igranja igrača tokom utakmice (dvije postave)

- svaka ekipa je obavezna da prvu i drugu četvrtinu igra sa dvije različite postave, na način da igrači koji su igrali prvu četvrtinu ne mogu biti u igri za vrijeme trajanja druge četvrtine;
- prije početka utakmice klub prijavljuje sastav cijele ekipe, s obavezom da igrači koji mogu nastupati u prvoj četvrtini nose brojeve od 1 do 7 i broj 15, a igrači koji mogu nastupati u drugoj četvrtini nose brojeve od 8 do 14 i brojeve 16 i 17;
- obaveza trenera je da igrače sa navedenim brojevima moraju minimum jednom uvesti u igru tokom četvrtina u kojima mogu nastupati.

Delegat utakmice kontroliše pravilnu realizaciju ovog pravila.

POJAŠNJENJE:

- *Ukoliko klubovi nemaju dovoljan broj registrovanih vaterpolista koji mogu nastupati u ovim kategorijama:*
 - *za igranje u konkurenciji neophodno je da ekipa/e na svakoj utakmici turnira ima minimalno 12 (dvanaest) igrača u sastavu;*
 - *ukoliko na bilo kojoj utakmici ekipa/e nastupi sa manjim brojem igrača njihov nastup smatraće se da je van konkurencije.*
- *U slučajevima kada ekipa/e nema 14 (četnaest) igrača u sastavu, na kraju prve četvrtine trener protivničke ekipe ima pravo da bira jednog igrača (ako ekipa ima 13 prijavljenih) ili dva igrača (ako ekipa ima 12 prijavljenih) sa brojevima kapice od 1 do 7 (igrači koji su igrali prvu četvrtinu) koji će nastupiti u drugoj četvrtini, i na taj način taj/ti igrač/igrači stiču pravo nastupa i u drugoj četvrtini.*
- *Ukoliko igrač sam zatraži zamjenu (povreda ili sl.) u prvoj ili drugoj četvrtini, i/ili ako se dogodi da igrač u jednoj od prve dvije četvrtine koju igra dobije tri lične greške ili isključenje s pravom zamjene, trener protivničke ekipe određuje zamjenu/e.*
- *Ako tokom turnira dođe do povrede ili bolesti igrača koji je prisutan i prijavljen u zapisnik isti se tretira kao svaki drugi prijavljeni igrač. Službeni ljekar na turniru u tom slučaju može (mora ako je u pitanju ozbiljna povreda ili bolest) osloboditi igrača nastupa. Ako isti nije u stanju sjedati na klupi za rezervne igrača ne tretira se kao manjak prijavljenih igrača po zapisniku.*
- *Kod promjene cijele „sedmorke“ mora biti zamjenjen i golman. Ukoliko je ekipa na turnir došla sa samo jednim golmanom, kod promjene „sedmorke“ mora biti zamjenjen i golman sa jednim od rezervnih igrača, na način da će taj igrač staviti crvenu kapicu golmana (br. 13 i odnosi se na drugu četvrtinu utakmice).*
U navedenom slučaju ekipa broji 13 igrača (12 igrača i 1 golman). Ne može u ekipi umjesto jednog golmana biti igrač, odnosno ekipa NE može biti sastavljena od 13 igrača i 1 golmana.

4. „D“ kategorija (2011), „E“ kategorija (2012) i „F“ kategorija (2013)

4.1. Zabranjeno je igranje "ZONE"

Ovu zabranu treba tumačiti na način:

- kada svi igrači napadačke ekipe pređu u polje odbrambene ekipe, tada se u odbrani ne smije igrati "zona", već samo "presing";
- igraču/ima, uključujući i golmana, koji u tom trenutku "dupliraju centra" biće dosuđeno isključenje na 20 sec. (izuzetno, kada su "centar" i "bek" u borbi oko lopte, dozvoljeno je drugom odbrambenom igraču da se umiješa u taj duel);
- golman, u trenutku prekida igre, ne smije napustiti gol, a ako to uradi kazniće se isključenjem na 20 sec.
- golmanu je zabranjeno "duplirati" igrača na 2m (centra) kako bi tokom igre ili kod prekida igre sa vanjskih pozicija spriječio dodavanje lopte na 2m (Razlog je logičan jer je igračima zabranjen direktan šut na gol iz slobodnog udarca izvan 6m). Golmanu je dozvoljeno isplivavanje prema protivničkom "centru" u smislu oduzimanja lopte samo i isključivo ako je ta lopta već došla igraču na vodu ili je on u njenom posjedu. Zabranjeno je isplivavanje u smislu oduzimanja lopte u fazi njenog dodavanja ili ranije, ili dok ona leti prema igraču koji se nalazi na 2 metra.
- u slučaju da ekipa u napadu koristi golmana kao napadača (napada sa 6 igrača i golmanom), ekipa u odbrani nije obavezna igrati presing.

POJAŠNJENJE:

- *Ekipa u odbrani obavezna je na svojoj polovini igrališta igrati presing, kada svi igrači napadačke ekipe pređu u polje odbrambene ekipe. Dozvoljena je aktivna „zona“ na način da se u momentu dodavanja lopte prema „centru“ na 2m odbrambeni igrač (ili više njih) može kretati u smjeru iste. Nakon toga ne smije ostati u poziciji pasivne (statične) „zone“ već se mora kretati (vratiti) prema igraču protivničke ekipe koja je u napadu, odnosno nad kojim je do tada igrao presing.*
- *Sudije moraju biti izuzetno oprezne i tolerantne prije nego što kao sankciju za nepoštovanje navedenog dosude isključenje igrača koji je igrao pasivnu zonu (ovo se odnosi kad se igra sa istim brojem igrača.)*
Sudija mora procijeniti da igrač nema nikakvu namjeru kretnje ili da je situacija takva da svojom zonskom pozicijom spriječava dodavanje lopte na 2m.
Navedeno treba oprezno utvrditi jer igrači u ovom godištu sigurno nisu u stanju brzo reagovati kretnjom (plivanjem).
- *U slučaju kad ekipa u posjedu lopte igranjem ne prelazi centar igrališta sa igračima, dijelom igrača ili jednim igračem, odbrambena ekipa u tom slučaju ima pravo igrati „zonu“. Znači, preduslov igranja „zone“ odbrambene ekipe je da svi igrači protivničke ekipe (ekipe u napadu) pređu centar igrališta.*

Obrazloženje prethodnog, u slučaju ne povratka nekog od igrača u odbranu ("indijanac")

- *Ekipe su obavezne u svojoj polovini igrališta igrati „presing“ ako ekipa koja je u posjedu lopte (njeni svi igrači) pređu centar igrališta. U suprotnom, odbrambena ekipa ima pravo igrati „zonu“.*
- *Ako ekipa koja je u posjedu lopte pređe centar, a igrač/i odbrambene ekipe (jedan ili više njih, tzv. "indijanac/i") se ne vrate u svoju polovinu igrališta, odbrambeni igrači ekipe koja se brani su u tom slučaju obavezni igrati „presing“ jer je ekipa u posjedu lopte sa svim igračima prešla centar.*
 - *kod prvog takvog slučaja (namjernog po procjeni sudija) nema sankcije prema igraču ili igračima koji se nisu vratili u odbranu u svoju polovinu igrališta, a sudije će opomenuti trenera. Ostatak igrača koji se vratio u svoju polovinu igrališta, u odbrani je dužan nastaviti igrati „presing“. Igrači odbrambene ekipe ne smiju napuštati igrača nad kojim igraju presing i prelaziti na drugog protivničkog igrača. Isključenjem će se sankcionisati igrač koji u navedenom slučaju ne igra presing, odnosno igra zonu ili plivanjem prelazi na bilo kojeg drugog protivničkog igrača. U ovom slučaju se ne toleriše ni momentalni povratak igrača prema "centru" kod dodavanja lopte na 2 metra.*
 - *u ponovljenom slučaju sudije su za navedeno (namjerno ostajanje igrača u protivničkoj polovini) dužne treneru dodijeliti žuti karton, a igrač koji ostaje u protivničkoj polovini će biti sankcionisan isključenjem. Ako trener ne reaguje i ekipa nastavi igrati na taj način, treneru će se dodijeliti crveni karton a igrač koji ostaje u protivničkoj polovini će biti sankcionisan isključenjem a u*

slučaju da je isti igrač prethodno već sankcionisan isključenjem u ponovljenom slučaju će biti sankcionisan isključenjem sa pravom zamjene.

Napomena: sankcije isključenja nastupaju u ponovljenim slučajevima nakon što je trener upozoren. Sudije prije nego isključe takvog igrača moraju biti sigurne da se isti nije vratio namjerno, odnosno da se ne radi o umoru ili povredi. Naime, sudije će u ovom slučaju biti manje tolerantni prema odbrambenoj ekipi kad govorimo o "prelasku sa igrača na igrača" ili tzv. "aktivnoj zoni" jer se u predmetnom slučaju radi o evidentnoj destrukciji igre ekipe u odbrani, jer se ovdje ne radi o igraču manje, već o igri sa istim brojem igrača ali na način destrukcije jednog ili više njih koji se ne vraćaju u odbranu.

4.2. Zabranjen direktan šut na gol iz slobodnog udarca izvan 6m

- Igrač mora "izvesti" loptu sam sebi kako bi stvorio uvjet za šutiranje (ili nastaviti igru dodavanjem)
- sankcija za nepoštovanje ovog pravila je dosuđivanje kontra-faula

4.3. Kazneni udarac (penal)

- kazneni udarac (penal) se izvodi sa linije 4 metra udaljenosti od gola.

5. „C“ kategorija (2010), „D“ kategorija (2011), „E“ kategorija (2012) i „F“ kategorija (2013)

5.1. Pravo nastupa

- u naprijed navedenim kategorijama za svaku mušku ekipu mogu nastupiti do 3 (tri) djevojčice sa urednim registracionim legitimacijama i ljekarskim pregledima, i koje mogu biti: godinu starije i/ili istog godišta i/ili mlađe.

Član 22.

Elektronski zapisnik sa utakmice mora biti u propisanoj formi dobijenoj od strane kancelarije VPSCG, isti za sve klubove domaćine, upodobljen za 17 igrača i sa poljem za Napomene.

Delegati na utakmicama su obavezni pratiti rad zapisničara i da neposredno po zavšetku utakmice prekontrolišu Zapisnik sa iste na način da li su tačno zabilježena sva dešavanja sa utakmice ([1,2,3,4 -četvrtina], [I -isključenje], [GIV -gol sa igračem više], [G -gol], [P -penal], [P.G. -gol iz peterca nakon nerješene rezultata], [CK -crveni karton], [X -isključenje sa pravom zamjene], [XB -isključenje sa pravom zamjene nakon 4 minuta], [ŽK -žuti karton], [TO -timeout], [XR -isključenje crveni karton]), te nakon utvrđivanja tačnosti podataka isti potpisuju delegat pa sudije.

Delegati Zapisnike sa svojih utakmica predavaju koordinatoru-voditelju turnira, koji iste sa svom ostalom dokumentacijom dostavlja komesaru, najkasnije 24 časa nakon završetka turnira.

Član 23.

Ceremonijal proglašenja pobjednika je:

1. po završetku posljednje utakmice na turniru, voditelj-koordinator turnira službeno će proglasiti plasman u Kupu Crne Gore za pojedinu kategoriju u takmičarskoj sezoni 2023/24;
2. komesar, ili osoba koju on ovlasti, uručiće pehar VPSCG kapitenu pobjednika Kupa Crne Gore u pojedinoj kategoriji i po 20 zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja igračima i trenerima I-plasirane, II-plasirane i III-plasirane ekipe;
3. ceremonijal će završiti intoniranjem Crnogorske himne;
4. za vrijeme ceremonijala nužno je da na vidnom i počasnom mjestu budu postavljene zastava Crne Gore i VPSCG, a mogu biti postavljene i zastave klubova.

Član 24.

Pravo tumačenja ovih Propozicija ima Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, a na utakmicama i turnirima delegat, uz prethodnu konsultaciju sa komesarom za vaterpolo VPSCG.



VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE

Ž.r. 520-3235-70 (HB)
535-5294-08 (PRVA Banka)
510-4511-87 (CKB)

19. decembra (II sprat)
Gradski stadion (južna tribina)
81000 Podgorica
tel: +382 (0)20 671 931
e-mail: federation@wpolo.me
www.wpolo.me

Član 25.

Sastavni dio ovih Propozicija su:

- raspored brojeva po kategorijama;
- adresar klubova učesnika;
- adresar i liste službenih osoba;
- obrazac disciplinske prijave;
- obrazac za izvođenje peteraca;
- obrazac radnog zapisnika/ocjenjivačkog lista;
- elektronski obrazac zapisnika.

Član 26.

Ove Propozicije usvojio je Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, na sjednici održanoj dana 31.05.2024.godine u Kotoru.

STRUČNI SAVJET ZA VATERPOLO VPSCG

Predsjednik SS VPSCG
Dragan Samardžić, s.r.

I. RASPORED BROJEVA PO KATEGORIJAMA:

Plasmanom iz poslednjeg zvaničnog takmičenja za mlađe kategorije odnosno „Prvenstvo Crne Gore za mlađe kategorije“, korespondirani su brojevi klubova u pojedinim kategorijama za primjenu Bergerovih tablica:

„A“ (2006): 1-PRI, 2-JHN, 3-CAT, 4-BPG.

„B“ (2008): 1-JHN, 2-BUD, 3-PRI, 4-BPG, 5-AQV, 6-CAT.

„C“ (2010): 1-BUD, 2-JHN, 3-PRI, 4-MLA, 5-AQV, 6-NIK.

„D“ (2011): 1-JHN, 2-PRI, 3-BUD, 4-BPG, 5-AQV, 6-NIK.

„E“ (2012): 1-BUD, 2-AQV, 3-MLA, 4-PRI, 5-JHN, 6-BPG,
7-NIK.

„F“ (2013): 1-PRI, 2-MLA, 3-JHN, 4-AQV, 5-BPG, 6-BUD.

II. KLUBOVI UČESNICI KUPOVA CRNE GORE -MK 2023/2024*Adresar klubova:*

R/b	Naziv	Odgovorna osoba Mob. tel.	E-mail
1	PVK "JADRAN" -Herceg Novi	Mračević Miloš +38269103782	pvkjadran@t-com.me
2	VPK "PRIMORAC" -Kotor	Samardžić Dragan +38267322326	vkprimorac@t-com.me
3	PVK "BUDVA BR" -Budva	Pejaković Drago +38267345452	office@vkbudva.com d.r.a.g.o@t-com.me
4	VA "CATTARO" -Kotor	Vičević Mirko +38267268787	vacatt@t-com.me vicevic@t-com.me
5	PVK "BUDUĆNOST" -Podgorica	Goleš Nataša +38267115353	pvkbuducnost@pgsport.me
6	VPK "AQUATIC VERDE" -Podgorica	Brkić Aleksa +38269474875	vpkaquatic@verdecomplex.com
7	PVK "MLADOST" -Bijela	Ilić Milica +38269102642	pvkmladostbijela@gmail.com milica.ilic2510@gmail.com
8	PVK "NIKŠIĆ" -Nikšić	Ćuzović Boris +38269416257	pvkniksic@hotmail.com

III. SLUŽBENE OSOBE PRVENSTVA CRNE GORE -MK 2023/2024
Komesar za vaterpolo VPSCG:

R/b	Prezime i ime (grad)	Mob. tel.	E-mail
1	OBRADOVIĆ BORIS (Herceg Novi)	+38267800429	borisobradovichn@gmail.com

Sudije VPSCG:

R/b	Prezime i ime (grad)	Mob. tel.	E-mail
1	ARNAUT NIKOLA (Podgorica)	+38267307323	ferrari_cg_yu@hotmail.com
2	ĐURAŠKOVIĆ ANDRIJA (Podgorica)	+38267200332	andrijadj@t-com.me
3	ĐURAŠKOVIĆ BOŽO (Podgorica)	+38267800088	bdjuraskovic@t-com.me
4	VUKČEVIĆ MILOVAN (Nikšić)	+38268346084	vukcevicmilovan7@gmail.com
5	VUKIČEVIĆ FILIP (Budva)	+38267322555	vukicevicfilip12@gmail.com
6	ABRAMOVIĆ PETAR (Kotor)	+38267729908	petar.abramovic66@gmail.com
7	BRKANOVIĆ DARKO (Kotor)	+38269366988	dbrkanovic123@gmail.com
8	KONTIĆ JOVAN (Kotor)	+38267280829	jkontic@t-com.me
9	MANOJLOVIĆ SLAVEN (Kotor)	+38267440480	slaven.manojlovic@gmail.com
10	MARKOVIĆ NIKOLA (Kotor)	+38268791502	markovic.nik94@gmail.com
11	MIŠKOVIĆ VESELIN (Kotor)	+38269509900	vesko_miskovic@yahoo.com
12	STANIŠIĆ MIODRAG (Kotor)	+38269821443	miodragstanisic32@gmail.com
13	TUJKOVIĆ NEĐELJKO (Kotor)	+38268140606	nesotuja9@gmail.com
14	IVANOVIĆ BOŽIDAR (Baošići -H.Novi)	+38267844404	bozo.baosic@gmail.com
15	IVANOVSKI STANKO (Herceg Novi)	+38267841010	stankoivanovski@hotmail.com
16	MALOVIĆ BORIS (Đenovići -H.Novi)	+38268142007	hakbor88@gmail.com
17	MATIJAŠEVIĆ SINIŠA (Herceg Novi)	+38267509388	smatijasevic@t-com.me
18	MIJANOVIĆ MIROSLAV (Bijela -H.Novi)	+38268055054	mikica90@t-com.me
19	STANOJLOVIĆ PETAR (Herceg Novi)	+38267388172	petar.stan@gmail.com

Delegati VPSCG:

R/b	Prezime i ime (grad)	Mob. tel.	E-mail
1	AVRAMOVIĆ ŽELJKO (Kotor)	+38269044311	aviktor@t-com.me
2	BRGULJAN MARIJO (Kotor)	+38269086755	brguljan@t-com.me brguljan1957@gmail.com
3	MASLOVAR BRANIMIR (Kotor)	+38269059285	branimirmaslovar@t-com.me
4	RAJEVIĆ DRAGAN (Kotor)	+38269025774	drajevic@t-com.me drajevic54@gmail.com
5	BANIČEVIĆ NIKOLA (Risan -Kotor)	+38269356887	nikola.banicevic83@gmail.com
6	ČEROVIĆ VASKO (Herceg Novi)	+38269051722	cherovich@t-com.me
7	MURIŠIĆ MILORAD (Herceg Novi)	+38267284470	miloradmurisc962@gmail.com
8	MUSTUR VLADISLAV (Đenovići -H.Novi)	+38267399627	drkucalo@yahoo.com



VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE

Ž.r. 520-3235-70 (HB)
535-5294-08 (PRVA Banka)
510-4511-87 (CKB)

19. decembra (II sprat)
Gradski stadion (južna tribina)
81000 Podgorica
tel: +382 (0)20 671 931
e-mail: federation@wpolo.me
www.wpolo.me

KUP CRNE GORE -MK 2023 / 2024

DISCIPLINSKA PRIJAVA

Podnosilac prijave: _____
(ime i prezime)

Funkcija: _____ **Utakmica:** _____

Kategorija: _____ **Mjesto:** _____ **Datum:** _____

DISCIPLINSKA PRIJAVA protiv _____
(ime i prezime) (klub)

Razlog prijave: _____

Prijavitelj: _____ **Potpis:** _____

Izjava prijavljenog: _____

Prijavljeni: _____ **Potpis:** _____

Ostale izjave (delegat, sudija, igrač, itd.) _____

Ime i prezime davaoca izjave: _____ **Potpis:** _____

U _____, datum _____ **Delegat:** _____



VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE

Ž.r. 520-3235-70 (HB)
535-5294-08 (PRVA Banka)
510-4511-87 (CKB)

19. decembra (II sprat)
Gradski stadion (južna tribina)
81000 Podgorica
tel: +382 (0)20 671 931
e-mail: federation@wpolo.me
www.wpolo.me

KUP CRNE GORE -MK 2023/2024

P E T E R C I

BIJELI / DOMAĆIN

PLAVI / GOST

Gol

Gol

br. _____ da ne

I.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

II.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

III.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

IV.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

V.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne

br. _____ da ne

___.

br. _____ da ne



VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE

Ž.r. 520-3235-70 (HB)
535-5294-08 (PRVA Banka)
510-4511-87 (CKB)

19. decembra (II sprat)
Gradski stadion (južna tribina)
81000 Podgorica
tel: +382 (0)20 671 931
e-mail: federation@wpolo.me
www.wpolo.me

RADNI ZAPISNIK / OCJENJIVAČKI LIST	
KUP CRNE GORE -MK 2023 / 2024	
Mjesto: _____	Datum: _____
Utakmica: _____	

BIJELI (DOMAĆIN)					PLAVI (GOST)														
Lične greške					Time-out		Time-out		Lične greške										
					1.	2.	1.	2.											
					1.	2.	1.	2.											
Golovi										Golovi									
IV	III	II	I		I	II	III	IV		IV	III	II	I		I	II	III	IV	
				1											1				
				2											2				
				3											3				
				4											4				
				5											5				
				6											6				
				7											7				
				8											8				
				9											9				
				10											10				
				11											11				
				12											12				
				13											13				
				14											14				
				15											15				
				16											16				
				17											17				

KONAČAN : **REZULTAT**

:

	B	P
I		
II		
III		
IV		
Peterci:		

TEŽINA: VL (vrlo laka) L (laka) S (srednja) T (teška) VT (vrlo teška)

Sudija 1: _____ ()
ocjena

Sudija 2: _____ ()
ocjena

BIJELI (DOMAĆIN)	PLAVI (GOST)
Treneri:	
Žuti karton: _____	Žuti karton: _____
Crveni karton: _____	Crveni karton: _____
_____	_____
_____	_____
Igrači:	
Isključ. sa pravom zamjene: _____	Isključ. sa pravom zamjene: _____
Violence: _____	Violence: _____
_____	_____

Napomena:

.....

.....

Delegat: _____ Potpis: _____

Napomena: Eventualne greške i opšta zapažanja o sudijama treba opisati prema elementima za ocjenjivanje koji su uzeti u obzir kao i opis događaja (na sledećoj stranici ovog obrasca) **OCJENA SE SAOPŠTAVA SUDIJAMA POSLIJE UTAKMICE**

Elementi za ocjenu su:

➤ obični prekršaji (na vrijeme/isti kriterijum/sankcionisanje prvog faula,...)	-	¼ boda
➤ signalizacija (pravovremena-jasna) i postavljanje u toku igre	-	¼ do ½ boda
➤ opšti izgled i ponašanje (prije / za vrijeme / nakon utakmice)	-	½ boda
➤ saradnja sa kolegom i ostalim službenim osobama	-	½ boda
➤ ponašanje klupe (kontrola trenera i rezervnih igrača)	-	½ do 1 bod
➤ poštovanje prednosti (bez nepotrebnih zvižduka i remećenja toka igre)	-	½ do 1 bod
➤ dosljednost u kriterijumu	-	½ do 1 bod
➤ teški prekršaji (isključenja)	-	½ do 1 bod
➤ teški prekršaji unutar područja od 6 m	-	1 do 1 ½ bod

Ocjenjuje se od 5 do 10:
OPISNA OCJENA:

> OBIČAN PREKRŠAJ (osjećaj / procjena trenutka sviranja) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> OBIČAN PREKRŠAJ (osjećaj / procjena trenutka sviranja) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> SIGNALIZACIJA (običnog prekršaja / teškog prekršaja / brojeva) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> SIGNALIZACIJA (običnog prekršaja / teškog prekršaja / brojeva) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> KRETANJE I POLOŽAJ (na 2m / na 6m / iskorak gol-nije gol) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> KRETANJE I POLOŽAJ (na 2m / na 6m / iskorak gol-nije gol) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> IZGLED I PONAŠANJE (prije / za vrijeme / nakon utakmice) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> IZGLED I PONAŠANJE (prije / za vrijeme / nakon utakmice) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> SARADNJA SA KOLEGOM (komunikacija / praćenje / intervencija) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> SARADNJA SA KOLEGOM (komunikacija / praćenje / intervencija) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> KONTROLA KLUPA (ponašanje: trenera / rezervnih igrača) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> KONTROLA KLUPA (ponašanje: trenera / rezervnih igrača) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> KONTROLA SEMAFORA (vrijeme igre / vrijeme posjeda) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> KONTROLA SEMAFORA (vrijeme igre / vrijeme posjeda) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> DOSLJEDNOST (kriterijum / autoritet / stav / koncentracija) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> DOSLJEDNOST (kriterijum / autoritet / stav / koncentracija) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> PREKRŠAJ U TRANZICIJI (isključenje – prednost – kontra faul) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> PREKRŠAJ U TRANZICIJI (isključenje – prednost – kontra faul) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> PREKRŠAJ ZA ISKLJUČENJE (bek - centar) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> PREKRŠAJ ZA ISKLJUČENJE (bek - centar) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> KONTRA FAUL (bek - centar) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> KONTRA FAUL (bek - centar) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> PENAL (osjećaj / procjena trenutka sviranja, poštovanje prednosti) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> PENAL (osjećaj / procjena trenutka sviranja, poštovanje prednosti) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan
> PREKRŠAJ U UPLIVAVANJU (prednost / isključenje / kontra faul) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan	> PREKRŠAJ U UPLIVAVANJU (prednost / isključenje / kontra faul) loš dovoljan dobar vrlo dobar odličan